

# Manmin nga mga Balita

NO. 85 ENERO 7, 2018

## Ang Gipamulong ni Senyor Pastor Alang sa Pagdawat sa Bag-ong Tuig 2018

Ang Dakong Himaya sa Dios Maipadayag karong 2018.



Si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nangulo sa General Assembly 2017 sa simbahan sa main sanctuary human sa kataposang Domingo nga serbisyo sa 2017. Sa dili pa ang New Year Service 2018, iyang gipahibalo ang upat ka panan-awon nga gikan sa Dios nga angay iampo og makab-ot sa mga miyembro og sa duolan sa 11,000 ka sangang simbahan ining tuig 2018.

### Ang Unang Panan-awon: Ang Balaang Pagpangalagad Mabuhay pinaagi sa Pagpahiluna sa Kawanangan Tungod sa Gahom sa Re-creation

Juan 14:12 mabasa, “Ang tinuod mao kini: ang motoo kanako magbuhay sa akong mga buhat og magbuhay siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa Amahan.” Sa giingon ang dakong resulta maangkon og ang pinaka maayong bunga nga gitinguha matawo human sa pagpahiluna sa kawanangan human nga mabansay na ang gahom sa re-creation.

‘Pagpahiluna sa Kawanangan’ nagpasabot sa gahom sa re-creation.’ Kon kining maong gahom sa re-creation pagabuhaton, walay imposible diha sa espirituwal nga gingharian og lakip sa pisikal nga kalibotan. Makapahinay kini sa unos og dakong bagyo, makahimo nga kini mopalayo. Mahimo kining modala og mopahunong sa uwan aron ang hulaw magka tubig og ang baha mahunong. Makaluwas og mobag-o sa daghang kalag og klarong mopakita nila sa espirituwal nga kalibotan.

### Ang ika-2 Panan-awon: Ang Pagpangalagad nga Puno sa Kalipay Nagbaha sa mga Tubag Tungod sa Dughan nga Matinud-anon og Puno sa Kasigurohan sa Pagtoo

Hebreo 10:22 nag ingon, “Busa manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasingkasing og lig-ong pagtoo. Duolon nato siya uban sa kasingkasing nga pinaagi sa pagbisibis nahinloan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga nahinloan

pinaagi sa tubig nga putli.” Kon atong maabot ang maminatud-ong dughan og makabaton sa kapuno sa kasiguraduhan sa pagtoo, atong madawat ang gugma og mga grasya gikan sa atong Ginoong Dios.

Ang panalangin nga giandam sa Dios nakita na. Aron madawat ang grasya, kinahanglan mag andam ka sa maayong bayan; nga mao ang pagkab-ot sa maminatud-ong dughan og pagbaton sa hingpit nga kasiguradoan sa pagtoo. Sa pagbuhay ini, kinahanglan imong tulion ang imong dughan og pun-on kini sa matuud. Bisan ining kalibotana nga puno sa daotan og sala, kon motoo ka sa gugma sa magbalantay og sa gidaghanon sa hustisya nga iyang gitigom alang kanimo og mosalig sa original nga kahayag og tingog, makahimo ka sa pagpalayas dili lang sa daotang buhat apan bisan ang daotang konsensya og bisan gani ang mga anaa sa kinahiladman sa imong kinaugalian. Mo awthag ko nimo nga pagtinguha sa New Jerusalem ang pinaka nindot nga puloy-anan sa langit, og mohangyo nimo nga magmalig-onon diha sa bato sa pagtoo og sulod sa taas nga hut-ong sa espiritu og tibuok espiritu aron makaapil ka sa dakong kalipay panahon sa dakong panalangin.

### Ang ika-3 Panan-awon: Ang Pagpangalagad diin ang mga Magtotoo mo Bangon og mo Sidlak alang sa Pagbuhay sa ‘Tinuod nga Santuwaryo’

Isaias 60:1 nag ingon, “Bangon, Jerusalem! Sidlak kay miabot na ang imong kahayag, og ang himaya sa Ginoong nagdan-ag na kanimo.” Atong mapasilaw ang kahayag kon atong madawat ang Espiritu Santo isip gasa pinaagi sa pagdawat sa Ginoong og mahimong tawo sa espiritu og tibuok espiritu, pinaagi sa pagtugot sa Espiritu Santo nga mopakatawo sa espiritu nga anaa nimo.

Ang santuwaryo nga tinukod sa maong mga magtotoo nga kinsa nibangon og nisidlak maoy tinuod nga santuwaryo. Sa maong santuwaryo, ang dughan og kabubut-on sa Dios ma proklamar og ang katawhan makalingkawas sa mga sakit og balatian,

mga nayawaan, problema sa panimalay, trabahoan, og negosyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Grand Sanctuary tukuron ubos sa probidensya sa Dios og mailhang tinuod nga santuwaryo ining naghinapos nga panahon, og ang mga kalag managbaha sa santuwaryo aron makaangkon sa kaluwasan. Tungod ini, ang santuwaryo daling matukod tungod sa mga magtotoong namangon og nangsidlak.

### Ang Ika-4 nga Panan-awon: Ang Pagpangalagad alang sa katumanan sa ‘Espirituwal nga Gugma’ Labaw’ng ma Completo

1 Corinto 13:13, nag ingon, “Busa kining tulo magpabilin; pagtoo, paglaom og gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma.” Ang Espirituwal nga gugma maoy dakong gasa sa Espiritu tungod kay kini makahimo natong tinuod nga mga anak sa Dios og makaangkon sa himaya aron makasulod sa Siyudad sa New Jerusalem.

Pag 2007, ang Dios niingon nako nga magbutang og tinguha sa dughan og i-proklamar sa altar og nisaad Siya nga iya kining tumanon og maghimaya ta Niya. Ang tinguha nga ako gyod gi pangusgan walay lain kon dil ang ‘Espirituwal nga Gugma.’ Sigun sa gisaad ang kalawum sa gugma sa Dios naipadayag ining simbahana og sukad tuig 2010, ang Dios sa gugma nahipatik sa daghang sa mga magtotoo. Karon ang Dios niingon nga ang espirituwal nga gugma mas completo pang moabot ining simbahana sa 2018.

Sa Bag-ong Tuig 2018 kon ang tinuod nga kahibulongang lihok mahitabo na pinaagi sa pagpahiluna sa kawanangan pinaagi sa gahom sa re-creation, ako mag ampo nga imong maabot ang maminatud-ong dughan, makabaton sa kapuno sa kasiguraduhan sa pagtoo, og labaw’ng makatuman sa espirituwal nga gugma aron ikaw mosilak sama sa kahayag og makaambit sa pagpangalagad sa magbalantay sa magahomong pagtuman sa probidensya ining naghinapos nga panahon.



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

# Ang Pagbuhagay sa Dugo og Tubig ni Hesus

gikan niining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo og dili siya kabaliag bukog.” Bisan giangkong ni Hesus ang mga sala sa tanang katawhan og nagpakamatay didto sa krus, Siya dili makasasala. Dili siya mabasol, walay mantsa, og matarong og ang Dios wala motugot nga si Hesus kabalian og bukog.

Panahon sa Exodo, ang Dios niingon sa mga Israelita sa Numeros 9:12 og Exodo 12:46, “Kan-on nila ang karnero sulod sa balay diin kini lutoa. Ayaw pagdala niini sa gawas og ayaw’g balia ang bisan unsang bukog.” Sa tibuok Bibliya ang “Karnero” nagsimbolo ni Hesus (Juan 1:29). Mao nga ang Dios nimando batok sa pagbali sa bukog sa karnero, nga mao si Hesus mismo, og tukma gyod sigun sa pulong sa propisiya, ang bukog ni Hesus wala balia.

## 2. Ang probidensya sa pagbuhagay sa dugo og tubig ni Hesus

Sa atong nabasa sa Juan 19:34, “Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus og dihaduha mibuhagay ang dugo og tubig,” ang Romanhong sundalo niduslak sa kilid ni Hesus bisan siya patay na.

Si Hesus nagbitay didto sa krus nga gipurongan sa koronang tunokon, ang Iyang lawas na wataswatas tungod sa mga latigo, og ang dugo nidagayday sa iyang kamot og tiil diin didto midulot ang lansang, ang iyang lawas makalilisang tan-awon. Kining tungora, atong makita unsa kadaotan ang tawo sama sa sundalong mi konpirma nga patay na siya, og gani bisan pa man giduslak pa gihapon ang iyang kilid sa bangkaw.

Unsa may espirituwal nga kahulogan ining pagduslak sa kilid ni Hesus sa bangkaw og sa pagbuhagay sa Iyang dugo og tubig?

### 1) Kini nagpamatuud nga si Hesus nianhi sa kalibotan isip unod sa tawo.

Ang Juan 1:14 insaktong nagsulti nato kinsa si Hesus. “Og ang Pulong nahimong tawo og mipuyo uban kanamo...” Sa laing pagkasulti, si Hesus, anak sa Dios nga espiritu, nahimong tawo og mianhi sa kalibotan. Si Hesus wala gipanamkon gikan sa tuhos sa tawo apan gumikan sa Espiritu

Santo. Apan kay siya gipakatawo man sama sa tawo og miagi sa normal nga proseso sa pagdako sama sa tawo, si Hesu nakatuman sa kwalipikasyon sa Manluluwas sa tanang katawhan. Pinasubay sa upat ka kwalipikasyon aron mahimong Manluluwas sa katawhan, ang Manluluwas kinahanglan tawo, apan dili kaliwat ni Adan nga nakabuhay og sala sa pagsupak. Kinahanglan naa siyay gahom sa pagbuntog sa kaaway nga demonyo og naay dakong gugma diin mahimo niya ang pagsakripisyo sa iyang kaugalingong kinabuhi para sa uban.

Mao nga, si Hesus nianhi sa kalibotan sa lawas nga naay bukog og unod, sama nato. Nakabati siyag sakit sa dihang siya gibunalbunanan. Nag antos siya pag-ayo, giuhaw, og gigutom (Mateo 4:2; Juan 4:6). Aron nagpamatuud nga si Hesus tinuod mianhi sa kalibotan isip unod, kini gisulat gyod diha sa Bibliya: “Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus og dihaduha mibuhagay ang dugo og tubig.”

### 2) Kini dakong kapasikaran nga ang tawo nga naay unod makaapil sa sagradong kinaugalian.

Mateo 5:48, si Hesus niingon nato, “Kinihanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga atua sa langit,” ang Dios mismo nipahinumdom nasad nato sa 1 Pedro 1:16, “Pagbalaan kamo kay ako balaan man.” Sa Filipos 2:5 gi awahag ta nga “Angay ninyong batonan ang hunahuna nga gibatonan ni Kristo Hesus,” samtang sa 2 Pedro 1:4 nag ingon nato “Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon og dakong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibotan og makaambit sa diosnong kinaiya.”

Samtang si Hesus unod sama sa babaye og lalake, wala siya makahimo og sala og nagpakabuhay sa hingpit nga kinabuhi. Naka eksperyensya siya og lainlaing emosyon kay ang iyang kinaiyahan sama man gyod sa tawo, apan nagpakabuhay hinuon siya pinaagi sa pagtoo lamang. Sa samang paagi, sama sa atong Hesus, mahimo usab kitang hingpit og balaan, og makaambit sa sagradong kinaiyahan nga may dughan ni Hesus Kristo.

Kinsa katong motoo sa Ginoo, mag

ampo pag ayo, og maningkamot sa iyang kaugalingon nga makalikay sa tanang sala og daotan. Sa pagbuhay ini ang maong tawo siguradong makadawat og maka eksperyensya sa grasya og kusog sa tabang sa Espiritu Santo. Walay usa kanato nga makapangatarongan, “Si Hesus nagpakabuhay balaan tungod kay Siya Anak sa Dios, apan ako tawo ra man, dili ko makahimo.”

### 3) Nagpamatuud nga pinaagi sa dugo og tubig ni Hesus, kita nakaangkong sa tinuod nga kinabuhi og maglipay sa eternal nga kinabuhi.

Ang dugo ni Hesus bililhon gayod, nga kinsa walay original nga sala og wala makabuhay og kaugalingon nga sala. Pinaagi ining bililhong dugo sa atong Hesus, kita makahimo, pinaagi sa pagtoo, makadawat sa kapasayloan sa atong mga sala og mabuhay sa kahangtoran. Og ang tubig espirituwal nga nagsimbolo sa “Pulong”; sa atong pagsige og paminaw sa Pulong sa Dios og pagpakabuhay niini atong mahinloan ang atong kaugalingon sa mga sala og daotan og mahimong matarong.

Ang dugo og tubig ni Hesus nga gipatulo mao ang dugo og tubig sa kusog aron kita mabag-o, og mao ang dugo og tubig nga mo haw-as nato sa kamatayon. Sa pagduslak nila sa kilid ni Hesus og bangkaw og pagbuhagay sa iyang tanang tubig og dugo kini nagpamatuud sa atong pagdawat sa kapasayloan tungod ni Hesus. Og atong madawat ang kusog aron kita magpakabuhay sa Pulong sa Dios og maangkong ang tinuod nga kinabuhi.

Mga kaisogon diha ni Kristo, si Hesus nagmalipayon og nagpasalamat taliwala sa Iyang pag-antos tungod kay siya naghunahuna kon unsa kadaghan sa mga kalag ang maluwas pinaagi sa Iyang pag antos. Ibutang sa hunahuna nga si Hesu nag-antos og nagpatulo sa tanan niyang dugo og tubig aron kita maluwas.

Ako mag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga ikaw daling makatugkad ining maong gugma sa Ginoo og mobaton ini diha sa imong dughan. Limpyoha ang imong kaugalingon sa mga sala og daotan og ibalik ang imahe sa Dios aron maglipay ka sa kalipay nga walay kataposan og grasya didto sa mahimayaong gingharian sa langit.

“Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus og dihaduha mibuhagay ang dugo og tubig” (Juan 19:33-34).

Ang kahibalo sa probidensya sa Dios sa mga pag-antos ni Hesus makatabang nato sa pagsabot sa Iyang dakong gugma og makahimo kini nga kita labaw’ng mohigugma Kaniya. Karon atong tugkaron ang espirituwal nga pasabot sa bitiis ni Hesus nga wala balia og sa pagbuhagay sa Iyang tanang dugo og tubig.

## 1. Ang Rason nganong Wala Balia sa Romanhong Sundalo ang Bitiis ni Hesus

Human sa taas nga pag antos diha sa krus, ang bangis nga klase sa silot, si Hesus niginhawa sa iyang kataposang ginhawa. Ang iyang kamatayon sa krus nahitabo og Biyernes og sunod adlaw Sabbath nga gibalaan sa mga Hudeyo. Tungod ini ang lawas ni Hesus dili mahimong magpabilin sa Krus. Mao nga ang mga Hudeyo nangayo ni Ponsio Pilato nga ipakanaog ang lawas sa duha ka criminal didto sa krus (Juan 19:31).

Ang mga sundalo nibali sa bitiis sa mga criminal nga diha sa matag kilid ni Hesus aron ilang mapakanaog ang patay’ng lawas. Ang pagbali sa bitiis sa mga criminal maoy hinungdan sa dali nga kamatayon tungod kay dili naman maka suporta ang iyang bitiis sa gibug-aton sa lawas. Apan pagka diskobre sa mga sundalo nga patay na si Hesus, wala nila balia ang Iyang bitiis.

Sa Salmo 34:19-20 atong makita, “Daghang kalisdanan ang antoson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo

## Ang Pag-angkong sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagtuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagtuo sa panaghiusa’ng lihoc sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagtuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagtuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagtuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwason makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

**Manmin** nga mga **Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
E-mail: manminen@manmin.kr  
Publisher: Dr. Jaerock Lee  
Managing Editor: Geumsun Vin

# Sa Grasya og Kusog sa Dios

Kon gihatagan ka sa Dios nga Labaw'ng makagagahom sa grasya og kusog, makahimo ka pagsulbad sa bisan unsang problema, makatuman sa gitinguha sa imong dughan, mabag-o og makasulod sa New Jerusalem, ang pinaka nindot nga lugar sa Langit. Karon atong tan-awon kon unsa ang atong mabuhat kon kita nakadawat sa grasya og kusog sa Dios.

Ang tanan makadawat sa grasya og kusog gikan sa Dios kon sila mopalayas sa sala og daotan og mabalaan pinasubay sa Pulong sa Dios. Og sila mahiusa diha sa Ginoo og sa ilang isig katawo.

1 Corinto 1:10 mabasa, "Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo naghango ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayod kamo diha sa usa ka hunahuna og tumong." Kon imong batonan ang katarong ni Kristo, dili ka mahimong hinungdan sa pagkabahin og naa kay samang hunahuna og kabubut-on sa

uban. Mahiusa ka nila sa higot nga matuud og sa Espiritu Santo.

Tinuod managlahi ang opinyon, apan dili ni makahimong hinungdan sa pagkabahin sa dughan (Mateo 12:25). Kon ang matag usa nato moigon gyod nga sakto siya og mobungkag sa kalinaw, kini makapabahin sa dughan og makasamok sa trabahoon sa gingharian sa Dios. Apan kon imong ipahibalo ang imong opinyon, ayaw pamugos nga mosunod gyod nimo ang uban, hinuon sulayi aron mahiusa ang dughan sa mga tawo og mabuhat ang trabahoon alang sa Dios.

Kon imong nadawat ang grasya og kusog gikan sa Dios, imong maabot ang dughan nga mouyon nalang basta kini anaa sa matuud. Sa maong proseso, sunda ang opinyon sa uban bisan ang imong mga ideya mas maayo pa ini. Ayaw pamugos sa uban nga makapareho sa kadako sa imong pagtoo.

Silbihi ang uban, pangitaa ang binipisyo alang sa tanan, og panghatag og grasya sa uban. Ayaw pagbaton og kayugot bisan gihimoan ka sa uban og daotan. Makighiusa ka gyod sa tanang tawo diha sa kalinaw sa pagbuhat alang sa Ginoo. Og ikaw mahiusa diha sa Ginoo.

**Kita magkahiusa.**

Galacia 6:2 nag ingon, "Pagtinabangay kamo sa pag pas-an sa inyong mga alantosan kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo." Kon kamo magtinabangay sa pagpas-an sa inyong alantosan og manag ambit sa responsibilidad, ang balaod ni Kristo, i.e. ang balaod sa gugma maabot. Dinhi ang gugma maoy dakong gikinahanglan aron kamo magkatinabangay og manag ambit sa responsibilidad.

Kon molihok ka alang sa Ginoo, kinahanglan responsabli ka sa maong trabaho og naay gugma sa Ginoo og sa mga kaigsoonan diha ni Kristo. Apan naay ubang tawo

moapil sa trabahoon para sa Ginoo kon ang ilang sugyot maoy tumanon, o kon sila gihatagan ba og espesyal nga katungdanan. Apan kon dili, mopalayo nalang sila og magtan-aw nalang.

Naa say ubang tawo nga motabang og andam para sa mga miting og mangutana sa hingtungdan kon unsa ang ilang mabuhat bisan sila dili ang responsabli sa maong katungdanan. Kon ang ilang misyon o grupo mabadlongan, masugmuyo dayon bisan dili sila ang responsabli. Maghinulsol og magpuasa pa gani. Bisn og dili sila pastor o walay titulo, mag ampo sila

nga mangiiniton alang sa kalag og mobisita, magpuasa, og moampo para sa kalag.

Kon gihatagan ka sa grasya og kusog, natural ka lang nga ma responsabli sa problema sa mga kalag nga samang imong kaugalingon tungod kay nahigugma ka sa Ginoo og sa mga kalag. Sama sa gisugid ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 11:29, "Kon may maluya sa pagtoo, bation ko usab ang kaluya. Kon may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo." Kon mobuhat ka sa hunahuna nga ang lihokon sa Ginoo imong trabahoon og responsibilidad, ilhon ka sa Dios og bisan gani sa tawo.

**Makabaton ta og responsibilidad alang sa buluhaton sa Ginoo.**

Aron mahiusa sa uban og makabaton sa responsibilidad alang sa trabahoon sa Ginoo, kinahanglan nga naa nimo ang kaayo. Diha lang sa kamaayo nga kita magpaubos og mo sakripisyo sa kaugalingon, magtinguha sa kaayohan sa uban, og mahiusa. Dugang pa, atong makuha ang pagka responsabli sa trabahoon diha sa dughan, dili sa pagpakaaron ingnon o sa pinugos.

Ang pagkab-ot sa kamaayo nagkinahanglan nga kita magmaabtik tungod kay nia kita karon ining naghinapos nga panahon. Ang Bibliya nag ingon nga maghitak ang sala og daotan inig tapos sa panahon. Apan dili ka makamatikod kon unsa ka ngitngit ang henerasyon karon gawas kon ikaw perming nagmata espirituwal. Kini tungod kay dili ka nalang makabantay tungod sa

gidaghanon sa sala, og gikusgon sa kalamidad. Dili kana gani makaila sa ilhanan sa naghinapos nga panahon. Sa dihang ang paghusga sa kalayo miabot sa Sodom og Gomora, og ang dakong baha panahon ni Noe mihapak sa tibuok kalibotan, ang katawhan wala motoo sa pahimangnu og gani nahulog sa kadaotan.

Roma 13:11-12 nag ingon, "Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay masduol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtoo. Hapit na matapos ang kagabhion og duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit og isul-ob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag." Ining naghinapos nga panahon, ato gyod permi hunahunaon nga, 'Akong permi

batonan ang kamaayo' o 'Mobuhat gyod ko pinasubay sa kabubut-on sa Dios.' Ato gyod aboton ang pagbalaan sa dughan ining paagiha pinaagi sa pagdawat og grasya og kusog gikan sa Dios.

1 Tesalonica 5:23 mabasa, 'Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makit-ang salawayon sa tibuok ninyong pagkatawo-sa espiritu kalag og lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesu Kristo.' Ato ni perming hinumduman og kompletohon ang preparasyon sa pag pakig-atubang sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ampo og sa pagkab-ot sa kamaayo sa dughan. Aron makaadto kita sa New Jerusalem ang pinaka nindot nga puloy-anan sa langit (Revelation 16:15; 22:14)!

**Atong makab-ot ang kaayohan.**

## “Kamatayon ko tungod sa ‘interstitial pneumonia’, apan nabuhi og balik!”

Senyor Deconesa Deokbun Jang, 62 anyos, Parish 17, Manmin Central Church


Septembre 13, 2017, naglisod ko og ginhawa. Niadto ko sa hospital og nagpahiling, apan ang doktor niingon nga wala ra og gipabalik ko human sa duha ka simana. Apan pagpauli nako ni grabi ang sintoma. Dili ko maka ginhawa bisan molakaw ra og gamay. Wala koy kusog. Mohunong ko og mopahuway samtang mag-brush sa akong ngipon.

Septembre 27, nibalik ko sa hospital og ang doktor na sorpresa sa akong kondisyon. Nisugyot siya nga eksaminon ko pag-ayo. Na admit ko sunod adlaw kay wala may bakanti nga kwarto anang adlaw. Gi blood test ko, CT scan, bronchus endoscope, og electrocardiogram. Akong nakita ang ka dinalian sa doktor nga nag atiman nako. Og unya akong nadunggan nga naay naabot sa hospital nga sama nako’g sintoma og namatay sa wala pa mahibaw-i ang hinungdan.

Pag 29, sa kataposan giingon nga naa koy ‘interstitial pneumonia.’ Dilikado kaayo ang akong kahimtang, apan wala ko mabalaka tungod kay human sa duha ka adlaw akong makita si Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nga gikan sa iyang prayer mountain house alang sa ika-35 anibersaryo sa simbahan.

Sunod adlaw, ang akong parish pastor niabot og nag ampo nako gamit ang panyo nga inampaon ni Dr. Lee (Buhat 19:11-12). Human sa pag ampo, ang grabing kasakit sa akong dughan nawala, apan maglisod gihapon ko og ginhawa. Dili ko makahimo kon walay ‘respirator.’ Wala gani koy kusog. Dili ko makalihok bisan sa akong tudlo. Sige ko og hinulsol atubangan sa Dios og naglaom nga makakita ni Senyor Pastor.

Buntag sa Oktobre 1, nigawas ko sa hospital sakay sa ‘wheelchair’ ubos sa tabang sa akong pamilya,



bisan dili mosugot ang doktor. Nagtoo ko nga ang akong buhi nga Dios moayo sa akong sakit. Sa wala pa ang serbisyo sa Domingo sa buntag, nisulod ko sa main sanctuary. Nakabaton ko og kalinaw, Og ang ako lang gyod gitinguha nga maayo pinaagi sa gahom sa Dios og maghimaya Niya.

Sa dihang nakadawat nako sa pag ampo ni Senyor Pastor human sa mensahe, ang akong dughan niinit og akong nabati ang kalumo og kanindot. Nalipay kaayo ko, ‘Naayo ko ato!’ nalig-on ko og nilakaw paingon sa parkingan human sa serbisyo nga wala mosakay sa ‘wheelchair.’

Pag abot sa hospital, ninaog ko sa kotse og nilakaw nga maorang usa ngadto sa kwarto. Maka estorya ko sa mga tawo. Ingon ana ang kausbawan sa akong kondisyon. Atol sa ‘Chuseok Holidays’, nakadawat ko sa pag ampo ni Senyor Pastor kada buntag og maminaw sa iyang mga sermon og sa Manmin Praise. Kini dako kaayong higayon alang nako nga makahunahuna kon unsa kadakong grasya sa Dios nga ako ania ining bililhong simbahan og magpakabuhi nga naay paglaom sa Langit.

Oktobre 8, ako nakasiguro nga kompleto nang naayo atol sa Sunday Morning Service. Akong nabati nga nakagawas ko sa ngitngit og taas nga ngiob nga agianan. Kay miabot nako ang dakong kalipay buot kong mosayaw diha sa altar. Human sa Sunday Evening Service, nibalik ko sa hospital og niagi sa daghang mga ‘test.’ Og gitugotan kong mobiya sa hospital. Halleluyah!

Pag 9, sunod adlaw, ang Daniel Prayer Meeting gibuhat. Sa unang adlaw, ang Dios mibubu nako sa grasya sa paghinulsol. Matag higayon moadto ko sa simbahan, mahatagan ko og bag-ong kusog og naayo dayon. Karon baskog nako og puno sa akong unang gugma og gugma sa Dios.

Akong hatagan sa tanang pasalamat ang Dios nga miayo nako, og ako sad pasalamatan si Senyor Pastor nga maoy niampo nako uban ang gugma ngari nako gani iyang gikalimtan ang akong mga kalapasan.

## “Ang pag ampo nga milakbay bisan halayo og sa panahon ni protekta sa akong anak!”



Sister Natalia Polyshuk,  
44 anyos, Ukraine

Pag 2008, nakapaminaw ko sa mga mensahe ni Dr. Jaerock Lee sa TBN Russia, ang Christian TV sa Russian nga sinultian. Ang iyang mga mensahi wala pa nako madungog kaniadto, tam-is sama sa dugos. Napanalanginan kaayo ko.

Buot kong maminaw pa sa iyang mga mensahe og nibisita ko sa website sa Manmin Central Church, [www.manmin.org](http://www.manmin.org). Ang website naghatag sa serbisyo sa walo ka sinultian, og usa ini ang Russian. Nagsugod ko og paminaw sa mga sermon ni Senyor Pastor og motambong sa serbisyo sa live broadcasting. Oktobre 2011, nagpa

rehistro ko sa Manmin isip miyembro sa Manmin pinaagi sa internet. Pag human, ang tanang miyembro sa akong pamilya nahimong karnero sa Manmin.

Samtang pag 2013, nimabdos ko sa akong ika-3 bata. Nagmalipayon ko sa bag-ong kinabuhi, apan nagdugo ko. Gi-ultrasound ko og giingon nga ang akong placenta ubos, og delikado kini kon dili ko mag amping sa akong lihok. Dako kaayog posibilidad nga makuhaan. Ang doktor niingon nga maghigda lang ko. Og ni dugang pa nga sesaryanon ko tungod sa ka dilikado sa akong sitwasyon.

Apan bisan pa, nibiya ko sa hospital tungod kay buot kong kompletong mosalig sa Dios. Nakakita ko sa daghang gamhanang lihok nga nangahitabo pinaagi ni Senyor Pastor. Mao nga, nipadala ko sa akong prayer request ngadto sa Manmin Central

Church aron makadawat sa iyang pag ampo alang sa akong pagpanganak.

Nobyembre 2013, akong nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor sa Ukraine atol sa worship service. Human niadto nasad ko sa hospital para sa lain pang ultrasound. Kini nipakita nga ang akong placenta nahimutang na sa normal nga lokasyon.

Pebrero 17, 2014, akong gianak ang baskog nga bata pinaagi sa normal nga pagpanganak, karon nagtubo siya nga maayo. Bisan dia mi sa layo, among nabati nga pamilya mi sa Manmin pinaagi sa GCN og naningkamot nga magpakabalaan uban ang paglaom sa New Jerusalem.

Among hatagan sa tanang pasalamat og himaya ang Dios. Og amo sad kinasing kasing pasalamatan si Senyor Pastor nga maoy migiya namo sa pulong sa kinabuhi.

### Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

#### Manila Manmin Holiness Church

441 Potato St, J-Figuera  
Sampaloc, Manila, Pilipinas  
Pastor Jaebhong Uhm  
2-735-1423

#### Bataan Manmin Holiness Church

067 Daang Bago, Dinalupihan,  
Bataan, Pilipinas  
Pastor Jaebhong Uhm  
2-735-1423

#### Isabela Manmin Holiness Church

Purok 3, Brgy, San Roque, San  
Mateo, Isabela, Pilipinas  
Pastor Jaebhong Uhm  
2-735-1423

#### Cavite Manmin Holiness Church

5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant),  
Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas  
Pastor Sharon Cho  
046-850-3193 /  
0916-674-3903 /  
0905-319-8191

#### Imus Manmin Holiness Church

Blue Bell St. Plaridel III Sub.  
Bayan Luma 7, Imus Cavite,  
Pilipinas  
Pastor Jubeom Kim  
0927-311-7633

#### Cebu Manmin Holiness Church

LOT N. 402 - B-4  
Looc Along Side The Canjulao  
Road, Lapu-Lapu City Cebu,  
Pilipinas  
Pastor Rossetta Sung  
0921-635-7595

#### Davao Manmin Holiness Church

301 Ilang Ilang St. Flores  
Village, Bangkal, Davao City,  
Pilipinas  
Pastor Kathryn Kim  
0908-635-2714